

Obrazloženje

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, obratio se **Aleksandar Veljović**, iz Podgorice, zahtjevom broj UPI 08-332/26-459 od 24.03.2026. godine, za izdavanje građevinske dozvole, za izgradnju porodične stambene zgrade, na katastarskoj parceli broj 1065/5 KO Donji Kokoti, u zahvatu izmjena i dopuna PUP-a Glavnog grada Podgorica, u Podgorici.

U predmetnom postupku je pribavljena sledeća dokumentacija:

- Urbanističko-tehnički uslovi broj 08-332/25-1690 od 13.10.2025. godine, izdati od strane ovog Sekretarijata,
- Glavni projekat urađen od strane „Plima Design“ d.o.o., iz Tivta, od marta 2026. godine,
- Saglasnost Glavnog gradskog arhitekta broj UP I 30-332/26-11 od 13.02.2025. godine,
- Potvrda broj 4905 od 29.04.2025. godine, izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, da Aleksandar Veljović ne podliježe obavezi plaćanja naknade po osnovu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na ime izgradnje stambenog objekta SMG – stanovanje male gustine (spratnosti: P), na katastarskoj parceli broj 1065/5 KO Donji Kokoti,
- list nepokretnosti 6352 KO Donji Kokoti – prepis od 31.03.2026. godine, za kat. parcelu broj 1065/5, svojina Aleksandra Veljovića, izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Podgorica,
- kopija kat. plana od 20.04.2026. godine, izdata od strane Uprave za nekretnine – Područna jedinica Podgorica,
- Saglasnost broj UPI-02-041/26-2474/2 od 14.04.2026. godine, na revidovani Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za objekat stanovanja srednje gustine, izdata od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.,
- Saglasnost na glavni projekat izgradnje objekta stanovanja srednje gustine broj UPI 11-341/26-914 od 27.04.2026. godine, izdata od strane Sekretarijata za saobraćaj,
- polisa osiguranja POL-00264129 od 28.07.2025. godine, izdata od „Sava osiguranje“ a.d., za projektanta.

Sekretarijat je aktom broj UPI 08-332/26-459 od 27.03.2026. godine (dostavljen dana 30.03.2026. godine) od nadležnog organa „CEDIS“ d.o.o. zatražio izdavanje mišljenja na predmetni Glavni projekat.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženih mišljenja od nadležnih organa isti nijesu dostavljeni to su se stekli uslovi za primjenu člana 34 stav 5 Zakona o izgradnji objekata, odnosno da se smatra da su isti saglasni sa revidovanim Glavnim projektom.

Članom 32 stav 1 i 3 Zakona o izgradnji objekata, propisano je:

„Građevinsku dozvolu za građenje objekata izdaje organ lokalne uprave, osim za objekte iz stava 2 ovog člana.

Građevinska dozvola izdaje se rješenjem.”

Članom 34 stav 2 istog zakona propisano je:

„Građevinska dozvola za objekat porodične stambene zgrade izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejnog rješenja;

- 3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi;
- 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisane u "G" listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;
- 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i dokaza o izmirenju obaveza plaćanja posebne naknade za investicije propisane zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja;
- 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima;
- 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta."

Članom 35 stav 8 i 9 istog zakona propisano je:

„Investitor je dužan da građenje objekta započne u roku od dvije godine od dana izdavanja građevinske dozvole.

Ako investitor ne započne građenje u roku iz stava 8 ovog člana, prestaje mu pravo građenja objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli."

Članom 31 istog zakona propisano je da se objekat gradi na osnovu građevinske dozvole, te da je zabranjeno građenje objekta bez građevinske dozvole.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovaj Sekretarijat nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 32 i 34 Zakona o izgradnji objekata.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata i taksira sa 3,00 eura.

RJEŠENJE OBRADIO:

Dejan Mugoša, dipl.prav.

UKOVODITELJKA SEKTORA:

mr Radmila Maljević, dipl.ing.saob.


Gavilo Vuković, spec.sci.arh.
SEKRETAR

Dostavljeno:

- x 2 Podnosiocu zahtjeva,
- Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i
- a/a



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
**Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj**

Ul. Vuka Karadžića br.41
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-332/26-459

A. Berdjak
29.05.14

Podgorica, 13. maj 2026. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 32 stav 1 i 3 i člana 34 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG", broj 19/25, 092/25 i 160/25) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući u predmetu po zahtjevu **Aleksandra Veljovića**, iz Podgorice, donosi

RJEŠENJE

IZDAJE SE Aleksandru Veljoviću, iz Podgorice, građevinska dozvola, za izgradnju porodične stambene zgrade, ukupne neto površine 79,68m², spratnosti prizemlje, BRGP 90,50m², na katastarskoj parceli broj 1065/5 KO Donji Kokoti, u zahvatu izmjena i dopuna PUP-a, u Podgorici.

Radovi na predmetnoj izgradnji biće izvedeni u svemu prema glavnom projektu koji je urađen od strane „Plima Design" d.o.o., iz Tivta, odgovorni projektant Filip Velimirović, dipl.inž.arh.

Investitor je dužan da građevinskom inspektor prijaviti početak izgradnje objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja, kao i da najkasnije u roku od sedam dana od dana dobijanja konačnog izvještaja o vršenju stručnog nadzora, a prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole,

Investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja objekta istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, revidentu, privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje gradi objekat (u daljem tekstu: izvođač radova), privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje obavlja stručni nadzor (u daljem tekstu: stručni nadzor), vodećem projektantu odnosno odgovornom projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, vodećem revizoru odnosno odgovornom revizoru koji rukovodi revizijom glavnog projekta u cjelini, odgovornom projektantu koji rukovodi građenjem i nadzornom inženjeru koji rukovodi stručnim nadzorom, 3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukture i druge podatke od značaja za građenje objekta.

Investitoru prestaje pravo gradjenja po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne građenje objekta u roku od dvije (2) godine od dana izdavanja iste.

Investitor je dužan da završi građenje objekta u roku od pet godina od dana izdavanja građevinske dozvole. Ukoliko investitor ne završi građenje objekta u roku od pet godina dužan je da do završetka građenja objekta, plaća godišnju naknadu za svaku započetu godinu prekoračenja roka, na osnovu predračunske vrijednosti objekta iz revidovanog glavnog projekta na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola, kao i da kontinuirano održava gradilište do pribavljanja upotrebne dozvole.